

N osnovu člana 10. Zakona o sprječavanju dopinga u sportu („Službeni list Crne Gore”, broj), a u skladu sa obavezujućim međunarodnim i domaćim propisima, Golf savez Crne Gore, na sjednici skupštine održanoj dana _____ donijela je:

ANTI-DOPING PRAVILNIK

Predmet uređivanja

Član 1.

Kao nadležni nacionalni granski sportski savez, član Olimpijskog komiteta Crne Gore i međunarodnih golf asocijacija (Evropske golf asocijacije, Internacionalne golf federacije, R&A – The Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews, Scotland), Golf savez Crne Gore (u daljem tekstu: GSCG) ovim pravilnikom uređuje materiju zabrane dopinga i drugih nedozvoljenih supstanci u sportskog grani Golf.

Član 2.

Ovaj Pravilnik neposredno se primjenjuje na sva lica koja su na bilo koji način pod ingerencijom GSCG, koja su dužna da poznaju i primjenjuju zabranu korišćenja nedozvoljenih supstanci.

Posebnim pravilnikom o odgovornosti GSCG uređen je postupak izricanja mjera unutar GSCG.

Član 3.

Bilo koja povreda anti-doping pravila je teška povreda sportske discipline za koju se obavezno izriče najteža mjera. Sportski rezultat ostvaren upotrebom nedozvoljenih supstanci smatra se nevažećim.

Posebne obaveze GSCG

Član 4.

Na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Crnoj Gori, GSCG, kao i na polufinalima i finalima nacionalnih prvenstava, organizuje doping kontrolu u skladu sa propisima. GSCG može tražiti od Antidoping agencije sprovođenje doping kontrole na određenim takmičenjima ili doping kontrolu izvan takmičenja određenih timova, trening grupa ili pojedinih sportista, uz snošenje troškova sprovođenja doping kontrole.

Posebne obaveze članova GSCG

Član 5.

Članovi GSCG su dužni da prijave sve informacije koje ukazuju ili se odnose na povrede antidoping pravila, kao i da učestvuju u istragama koje sprovodi bilo koje nadležno anti-doping tijelo.

Obaveze sportista

Član 6.

Dužnost i odgovornost svakog golfera je da osigura da nijedna zabranjena supstance ne uđe u njegovo tijelo. Uspjeh ili neuspjeh korišćenja doping sredstava nisu relevantni za ustanovljavanje povrede antidoping pravila.

Član 7.

Sportisti i drugi učesnici u obavljanju sportskih aktivnosti i djelatnosti dužni su da dozvole i omoguće obavljanje doping kontrole. Sportisti koji odbije, ne pristupi, izbjegne ili onemogući doping testiranje, izreći će se mjera zbog povrede antidoping pravila kao da je na doping testu bio pozitivan.

Povrede antidoping pravila

Član 8.

Povreda anti-doping pravila postoji u slučajevima određenim važećom međunarodnom i domaćom regulativom. Pored navedenog, povredom anti-doping pravila smatra se i: - odbijanje, ili nepristupanje davanju uzoraka posle obavještenja o doping kontroli ili izbjegavanja davanja uzorka na drugi način - propuštanje objavljenih testiranja izvan takmičenja, u periodu propisanom od strane ovlašćenih lica i tijela; - ometanje bilo kojeg dijela doping kontrole; - posjedovanja doping sredstava bez obzira na upotrebu Povreda antidoping pravila ne postoji u slučajevima odobrenih izuzetaka za terapijsku upotrebu i drugih izuzetaka utvrđenih međunarodnim ili domaćim antidoping pravilima.

Dokazivanje

Član 9.

Povreda antidoping pravila mora biti dokazana na uverljiv način, u zadovoljavajućem stepenu uverljivosti, saglasno pravilima medicinske struke.

Član 10. Činjenice u vezi sa povredama antidoping pravila mogu se utvrditi bilo kojim pouzdanim sredstvima u skladu sa pravilima struke.

Lista zabranjenih doping sredstava

Član 11.

Listu zabranjenih doping sredstava utvrđuje kao nadležno regulatorno tijelo Antidoping agencija Crne Gore (u daljem tekstu: Antidoping agencija), u skladu sa Evropskom konvencijom o sprječavanju dopinga u sportu i Međunarodnim standardom za listu zabranjenih sredstava odobrenim od strane Svjetske antidoping agencije.

Član 12.

Sportista koji nije sportista međunarodnog ranga može zatražiti od Antidoping agencije da ga oslobodi zabrane upotrebe doping sredstava, u slučaju kada postoji jasna i nužna medicinska potreba.

Postupak

Član 13.

Nakon utvrđene povrede anti-doping Pravila, GSCG sprovodi postupak utvrđivanja odgovornosti i izricanja mjere u skladu sa posebnim Pravilnikom, uz obaveznu privremenu suspenziju odgovornog lica. Nadležni organ GSCG može formirati posebnu Komisiju za utvrđivanje odgovornosti za povredu anti-doping pravila.

Član 14.

Svakom licu za koje postoji sumnja da je počinilo povredu antidoping pravila, Savez je dužan da obezbijedi, kao minimum, pravičan pretres i donošenje odluke u razumnom vremenskom roku.

Član 15.

U opravdanim slučajevima, kada je hitno postupanje u utvrđivanju povrede antidoping pravila neophodno da bi se utvrdilo da li sportista može da učestvuje na sportskoj priredbi ili tokom sportske priredbe kada odluka o povredi antidoping pravila utiče na validnost rezultata sportiste ili na dalje učešće na priredbi, pretres može biti održan po hitnom postupku.

Član 16.

Nakon utvrđivanja ili verifikacije odlučnih činjenica komisija donosi pisanu odluku koju dostavlja odgovornom licu, Antidoping agenciji i nadležnom sportskom inspektoratu. Odluka iz stava 1. je konačna u GSCG.

Član 17.

Lica za koja se utvrdi da su odgovorna za doping odgovaraju za štetu koja nastane za druga lica prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Član 18.

Izrečene mjere za povredu antidoping pravila javno se objavljuju.

Član 19.

Zaštita podataka o ličnosti i privatnosti u oblasti sprječavanja dopinga u sportu ostvaruje se u skladu sa odredbama propisa. Primjena i priznavanje odluka

Član 20.

Savez priznaje, poštuje i neposredno primjenjuje sve odluke donijete od strane nadležnih međunarodnih i domaćih antidoping tijela i organizacija. Program antidoping djelovanja

Član 21.

GSCG će u skladu sa zakonskim obavezama:

- 1) da donese program antidoping djelovanja i dostavi ga Antidoping agenciji u roku od 15 dana od dana donošenja;
- 2) da obezbjedi stalno individualno medicinsko praćenje kategorisanih sportista i u tom cilju donese potrebne akte i preduzme konkretne mjere;
- 3) da sportskim pravilima i u saradnji sa Antidoping agencijom obezbjedi da se članovi saveza, a posebno sportski stručnjaci i registrovani sportisti svih uzrasnih kategorija neprekidno, a najmanje jedanput godišnje, obavještavaju i edukuju o važećim propisima koji se odnose na doping u sportu i štetnim poslasticama po zdravlje upotrebe doping sredstava;
- 4) da odredi odgovorno lice za nadzor nad sprovođenjem mjera za sprječavanje dopinga;
- 5) da najmanje 21 dan pre održavanja takmičenja koje organizuje, ili koje je pod njegovom kontrolom, prijavi takmičenje Antidoping agenciji, kao i da najkasnije do kraja tekuće godine dostavi Antidoping agenciji kalendar takmičenja za narednu godinu;
- 6) da najmanje jedanput u šest mjeseci obavijesti Antidoping agenciju o planovima treninga i priprema vrhunskih sportista i nacionalnih sportskih reprezentacija;
- 7) da kontroliše antidoping programe svojih članica, kao i sprovođenje tih programa; 8) da na kraju godine obavesti ministarstvo nadležno za poslove sporta i Antidoping agenciju o mjerama za borbu protiv dopinga preduzetim u toku godine;
- 9) da organizuje doping kontrolu u skladu sa Zakonom o sprječavanju dopinga u sportu, i da snosi troškove sprovođenja doping kontrole;
- 10) da promoviše jačanje vrijednosti sportske etike, fer pleja i zdravlja sportista.

Prelazne i završne odredbe

Član 22.

Na sve što nije određeno ovim pravilnikom, neposredno se primjenjuju međunarodna i domaća pravila i propisi koji regulišu ovu materiju.

Član 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet strani GSCG, od kada se i primjenjuje. Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje da važi prethodni pravilnik saveza koji je regulisao ovu oblast.

Golf savez Crne Gore

Predsjednica Radmila Mikić-Anđus